Organi Komiteti markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Uzʙekiston

Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана

На местно-еврейском языке

Proletarhoji tamomi dunjo, jak şaveton!

BAJROQI MIHNAT

FEVRAL 2
Seşamʙe
soli 1937
№ 25 (1796)

HUKMNOMAJI XALQI SOVETI

Protsesi markazi trotskistiji antisoveti tamom şud. Dar mudati haft rūz Kolegijaji harʙiji Sudi Əoli tūpcaji murakaʙi çinojathoji ʙadi dastaji nokasi ʙanditoji trotskisti ʙo isʙotkuni doşta şudagiro jela kard. Suporandagiji sijoʙ, ʙa vatan nokasona xijonat kardan, ʙa muqoʙili SSSR çang tajor kardan, ʙa fojdaji gosudarstvohoji faşisti çosusi kardan ʙa muqoʙili rahʙarhoji partija va hukumat akthoji teroristi taşkil dodan, raʙocihoro ʙa tariqi əomavi kuştan, zararʙijorandagi va diversijagi kardan—ʙadkirdorihoji in qaraqcihoji laəini rahi kalon haminxel hastand.

Bavositaji organhoji NKVD foş karda şuda, ʙo faktoji rad kardanaşavanda iqror kunonda şuda, ʙanditoji laəin ʙa gunohi xudro puşt ʙa puşt iqrori kardan, az xususi əamalijoti nokasonaji əaksulinqiloʙiji taşkiloti trotskisti dar sud caqcaq kardan maçʙur şudand.

Kolegijaji harʙi muqarar kard, ki markazi pinhoniji trotskistiji antisoveti ʙo sostavi Pjatakūv, Radek, Sokolnikūv va Sereʙrjakūv dar soli 1933-um az rūji nişondodi tūpa-tūqriji duşmani jakəumraji xalqi soveti Trotskij ʙunjod karda şuda ʙudast. Xohini nokasi xalq, ustoji kori odamkuşi Trotskij dar peşi markazi trotskistiji antisoveti Hokimijati sovetiro dar SSSR sarnagun karda, kapitalizmro az nav ʙarpo karda şavad gufta vazifa monda ʙudast, Trotskij va şajkaji ū ʙa maqsadi az xalqi soveti nekʙaxti va ozodiji ʙo xuni xud ʙa dast darovardagiji onro giriftan gūştini pinhoniji əaksulinqiloʙi ʙurdin. Onho kapitalistho va pomeşcikhoro ʙa sari hokimijat ʙoz gardondan mexostin. Onho eksploatatsija kardani odam odamro dar mamlakati mo az nav ʙarpo kardan mexostin. Onho ʙa in tajori dida istoda ʙudin, ki hokimijatro girifta, pageş kolxozhoji əomaji milioniji dehqonhoro ʙa zindagoniji xuşʙaxtiji tiqimdori ovardagiro parokanda kunand.

Duşmani qasdi çoni xalqi soveti Trotskij va sardorhoji digari şajkaji trotskisti az ʙajni xalqhoji Itifoqi Soveti jagon va əaqalan kamtar dastgirikuni jofta nametavonistageşonro çudo naqz mefahmidand. Va ʙo vuçudi hamin onho ʙa rahi ʙa vatan xijonati nokastarin kardan daromada ʙudin. Onho ʙo faşisthoji Germanija va Japonija hamgap şuda guftu-şunid kardin, matlaʙ ki nijathoji xudro ʙo jordami onho ʙa vuçud ovarda, ʙa sari hokimijat ʙijojand. Onho in guftu-şunidro ʙa maqsadi ʙa Itifoqi Soveti huçum kardani gosudarstvohoji faşistiji agresiviro tez kardan meguzarondin. Umedro ʙa Itifoqi Sovetiro dar hamun kuşokuşiji ʙaroji mamlakati mo tajor karda istodageşon şikast dodan monda ʙudin. Duşmani xalq Trotskij ʙo pajravhoji iflosi ū to ʙa hamin daraçaji ʙa pastqəlti rasidin, ki ʙaroji mamlakati moro ʙa qorat kardani imperialisthoji xoriçi dodan tajori dida istoda ʙudin. Trotskiji luda dar vaqti ʙo Rudolf Ges guftu-şunid kardanaş ʙa ū tūpa-tūqri dar voqəaji ʙa sari hokimijat omadani xud, Ukrainaro ʙa Germanija va atrofi Nazdidarjoju Nazdiamurro ʙa Japonija mediham gufta vaəda doda ʙudast.

In şajkaji çinojatkorhoji laəin suʙoti odamirogum kardagi ʙaroji ʙa sari hokimjat omadan az jagon ciz ham namegardondast. Onho dar sanoəti kori diversijagi guzaronda ʙudin. Olov sar dodan va vzriv kardani zavodhoju şaxtahoro taşkil doda ʙudin. Capa kardani pojezdhoro taşkil doda ʙudin, ki on noʙud şudani odamhoro ʙa vuçud ovarda ʙudast. Duşmani nokasi xalq Trotskij ʙa şajkaji xud „ʙa çojhoji zijodtar hiskunanda zarʙaji hiskunanda zada şavad" gufta direktivaji tūpa-tūqri doda ʙudast. Bandiho ham ʙaroji ʙa vuçud ovardani in direktiva hamaji kori az dastaşon meomadagiro mekardin. Dar voqəaji ʙa SSSR huçumi harʙi karda şudan ʙa maqsadi dar momenti halkunanda mudofiaəuhdaʙarojiji Itifoqi Sovetiro sust kardan, dar sanoəti ahmijati mudofiəakuni doştagi jak qator akthoji diversijagi tajor karda istoda ʙudin. Bo faşizm jaktan şuda, onho az faşistho ham pastar qaltidin: ʙa vatani xud xijonat karda, ʙa fojdaji gosudarstvohoji xoriçi çosusi mekardin.

Markazi trotskistiju zinovjeviji dar avgusti soli guzaşta ʙarham zada şudagi ʙorin, „markazi paraleliji" Pjatakūv va şirkati on ʙaroji ʙa muqoʙili rahʙarhoji VKP(ʙ) va hukumati soveti akthoji teroristi tajor kardan faəolona maşquli karda ʙudast. Banditoji maləun ʙa vozdi xalqho rafiq Stalin ʙa hamun kase ki, maşəali hamaji insonijati taraqiparvar hast, sūji qasd tajor karda istoda ʙudin. Onho ʙaroji rafiqho Molotūv, Kaganūvic, Voroşilūv va pajravhoji digari vozdi ʙuzurgro kuştan tajori dida istoda ʙudin.

Hamaji ʙadkirdoriho va nijathoji xunreziji duşmani laəini xalq Trotskij va dumravhoji ū—Pjatakūv, Sereʙrjakūv, Sokolnikūv, Radek va digarhoro, ki onho ʙa muqoʙili partijaji Lenin—Stalin dahiho sol gūştin girifta omada, hozir otrjadi peşqadami faşizm, xoʙinhoji nokasi vatan va çinojatkor şudagijand, hato nomʙar kardan qinast.

Ba ʙanditho çazoji sazovar doda şud. Pjatakūv va Sereʙjakūv cun clenhoji markazi trotskistiji antisoveti, ki onho əamalijoti xijonatcigi, çosusi, diversijagiju zararʙijorandagi va teroristiro taşkil doda ʙudin va ʙa on ʙevosita rahʙari mekardin, va hamcunin taşkilotciju içrokunandahoji ʙevositaji in çinojatho—Muralūv, Droʙnis va digarho ʙa coraji əoliji çazoji çinojati—parondan hukm karda şudand. Sokolnikūv va Radek, cun clenhoji markazi trotskistiji antisoveti, ki onho ʙaroji əamalijoti çinojatiji on çuvoʙgarand, lekin dar taşkil dodanu ʙa vuçud ovardani akthoji əamalijoti diversijagiju zararʙijorandagi, çosusi va teroristi ʙevosita qism nagiriftin—ʙa 10 sol tjurma xoʙ raftan hukm karda şudand. Arnold qismgirandaji taşkiloti trotskistiji antisoveti, ki az rūji tezkuniji gunahkorho Muralūv va Şestūv ʙa muqoʙili rafiqho Molotūv va Orçonikidze akthoji teroristiro ʙa vuçud ovardani şuda ʙudast,—ʙa 10 sol tjurma xoʙ raftan hukm karda şud. Stroilūv, ki ū jakcand suporişhoji çudogonaji dar xususi çosusi va zararʙijorandagi kardan doda şudagiro qisman içro karda ʙudast, ʙa 8 sol tjurma xoʙ raftan hukm karda şud.

Hukmnomaji sudi soveti ʙurovardagi hamin xel meʙoşad. On talaʙhoji xalqi sovetiro ʙutunan va mukamal əaks mekunad. Əajanomaji in kor cop karda şudan zamono, hisoʙothoji avalini maçlishoji sud cop karda şudan zamono, xalqhoji Itifoqi Soveti, az çinojathoji zişti şajkaji trotskisti ʙa qazaʙ omada, az sudi soveti az duşmanhoji nokasi mamlakat niqori qatəi giriftanro talaʙ kardand. Va hukmnomaji sudi soveti ʙurovardagi hukmnomaji hamaji xalqi soveti meʙoşad.

Dina hukmnomaji sud dar xususi şajkaji kuşandaho, diversantho va çosushoji trotskisti ʙurovardagi ʙa vositaji telegraf va radio ʙa tamomi mamlakat pahm şudan zamono, dar korxonaho va kolxozho miting guzaronda şudand, dar on əomaji mihnatkaşhoji Itifoqi Soveti az hukmnomaji Kolegijaji harʙiji Sudi Əoli ʙurovardagi xele qanoəatʙaxş şudani xudro ʙajon kardand. Dar qarorhoji serşumori dar in mitingho qaʙul karda şudagi mihnatkaşhoji SSSR dar ʙoʙati foş kardani şajkaji trotskisti xizmathoji ʙuzurgi NKVD va rahʙari ʙojevoji on, pajravi Stalini ʙuzurg, Komisari əoliji ʙexatariji gosudarstvogi rafiq Jezūv kardagiro nişon doda istodin. Sarʙalandi va taərif ʙa posʙoni huşjori inqiloʙ, sar ʙalandi va taərif ʙa korkunhoji NKVD—onho dar qarorhoji xud hamin xel maəlum karda istodin.

Prokurori SSSR rafiq A. Ja. Vişinskij dar suxani əəloji əajʙdorkunandaji xud, ʙa şajkaji trotskisti xarakteristika doda, ʙutun durust cunin guft: „In rūjişoti Mamlakati Soveti nest. In rūjişoti az xoriça ʙuromadagi meʙoşad. Va dar zamini soveti on rūjiş namekunad, gul namekunad..." Trotskisthoji laəin maçaq karda şudand. Va dar Itifoqi Soveti onho sar ni meʙardorand.

Amo sardori şajkaji trotskisti, taşkilotciji çinojathoji xunrezi, duşmani nokastarini xalq, Trotskiji ludaji laəʙati hanuz zinda hast. Ū misli gurgi tanho mondagi az jak mamlakat ʙa mamlakati digar rafta, ʙa xud Itifoqci kofta gaştast. Ū, in duşmani ʙadtarini na faqat Itifoqi Soveti, ʙalke hamcunin hamaji insonijati peşqadam, jaroqi xudro peconda namondast. Ū dar kuçoje ki pajdo naşavad, dar hamaço ʙa davri xud hama partovhoji çaməjati insoni, hama çinojatkorho, ʙanditho va çosushoji zolimro taşkil medihad, matlaʙ ki nijathoji xunreziji xudro ʙa vuçud ovarda, quvathoji çangro jela kunad. Dar peşi proletariati tamomi çihon, dar peşi tamomi insonijati taraqiparvar vazifaji ʙa trotskizm—otrjadi peşqadami faşizmi əaksulinqiloʙi jakəumr oxir mondan istodast.

Trotskisthoji laəin dar SSSR maçaq karda şudand. Amo mo medonem, ki duşman çonsaxt hast, on hole ʙoz cand karat iflos kardani va zarar ovardani meşavad. Mo ʙojad huşjoriji inqiloʙiro ʙaland kunem. Ba hamaji ʙoqimondahoji trotskizm va jordamcihoji rosti on oxir monem.

Ba tahti rahʙariji vozdi ʙuzurgi hamaji insonijati peşqadam rafiq Stalin mo ʙa peş ʙa çoniʙi zafarhoji nav, ʙa çoniʙi soxtani çaməjati komunisti meravem. Va moro jagon kas hargiz az in rah ʙurovarda nametavonad!

(Sarmaqolaji „Pravda Vostoka").

HUKMNOMA

Bo nomi Itifoqi Respuʙlikahoji Sovetiji Sotsialisti

Kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSR ʙo sostavi:

Rajiskunanda—Rajisi Kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSR armvojenjurist V. V. ULRIX,

Clenho: Nojiʙi rajisi Kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSR korvojenjurist I. O. MATULEVIC va cleni Kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSR divvojenjurist N. M. RICKŪV

Bo Sekretar Juristi harʙiji rangi jakum A. F. KOSTJUŞKO

Bo qismgiriji əajʙdorkunandaji gosudarstvogi—prokurori SSSR rafiq A. Ja. VIŞINSKIJ va clenhoji kolegijaji muhofizatcihoji şahri Maskov rafiqho I. D. BRAUDE, N. V. KOMMODŪV va S. K. KAZNACEJEV—

Dar maçlisi kuşodaji sud, dar şahri MASKOV, 23—30-umi janvar soli 1937-um kori əajʙdor karda şudani:

1. **Pjatakūv**, Jurij (Georgij) Leonidūvic, tavaludi s. 1890, xizmatci;
2 **Sokolnikūv**, Grigorij Jakovlevic, tavaludi soli 1888, xizmatci;
3. **Radek**, Karl Berngardūvic, tavaludi s. 1885, zurnalist;
4. **Sereʙrjakūv**, Leonid Petrūvic, tavaludi s. 1888, xizmatci;
7. **Livşits**, Jakov Aʙramūvic, tavaludi s. 1896, xizmatci;
6. **Muralūv**, Nikolaj Ivanūvic, tavaludi s. 1877, xizmatci;
7. **Droʙnis**, Jakov Naumūvic, tavaludi s. 1891, xizmatci;
8. **Boguslavskij**, Mixail Solomonūvic, tavaludi soli 1886, xizmatci;
9. **Knjazev**, Ivan Aleksandrūvic, tavaludi s. 1893, xizmatci;
10. **Ratajcak**, Stanislav Antonūvic, tavaludi s. 1894, xizmatci;
11. **Norkin**, Boris Osipūvic, tavaludi s. 1895, xizmatci;
12. **Şestūv**, Aleksej Aleksandrūvic, tavaludi s. 1896, xizmatci;
13. **Stroilūv**, Mixail Stepanūvic, tavaludi s. 1899, xizmatci;
14. **Turok**, Iosif Dmitrijevic, tavaludi s. 1900, xizmatci;
15. **Graşe**, Ivan Iosifūvic, tavaludi s. 1886, xizmatci;
16. **Puşin**, Gavriil Jevfremūvic, tavaludi s. 1896, xizmatci va
17. **Arnold**, Valentin Volfridūvic, ki xudi ū **Vasiljev** Valentin Vasiljevic hast, tavaludi soli 1894, xizmatci—

—ki hamaji onho ʙa çinojathoji az tarafi moddahoji 58—1-a, 58—8, 58—9 va 58—11-umi Kodeksi Çinojatiji RSFSR ʙa nazar girifta şudagi gunahkor karda şudagi hastand.

Bavositaji tirgovi peşaki va sudi muqarar karda şud:

Dar soli 1933-um, az rūji nişondodi tūpa-tūqriji duşmani xalq **L. Trotskiji** dar soli 1929 um az hadi SSSR ʙadarqa karda şudagi, ʙaroʙari „markazi jakçojaji teroristiji trotskistiju-zinovjeviji" ʙo sostavi **Zinovjev**, **Kamenev**, **Smirnūv** va digarho istuqomat karda istodagi dar Maskov markazi pinhoniji paraleliji antisovetiji trotskisti taşkil doda şudast, ki ʙa sostavi on gunahkorhoji kori mazkur **Ju. L. Pjatakūv**, **K. B. Radek**, **G. Ja. Sokolnikūv** va **L. P. Sereʙrjakūv** doxil şudin.

Ba asosi nişondodhoji duşmani xalq **L. Trotskij** markazi paraleliji antisovetiji trotskisti sarnagun kardani hokimijati sovetiji SSSR va az nav ʙarpo kardani kapitalizm va hokimijati ʙurƶuaziro vazifaji asosiji xud karda monda, ʙa in maqsad ʙaroji qudrati iqtisodi va harʙiji Itifoqi Sovetiro futur ravondan, ʙa SSSR huçumi harʙiro tez kunondan, ʙa agresorhoji xoriçi jordam rasondan va SSSR-ro şikast xūrondan, əamalijoti zararʙijorandagi, diversijagi, çosusi va teroristi meguzarondast.

Ba hamin vazifaji asosi tamoman muvofiq duşmani xalq **L. Trotskij** dar xoriça, markazi paraleliji antisovetiji trotskisti ʙoşad, ʙavositaji **Radek** va **Sokolnikūv** dar Maskov—ʙo namojandahoji çudogonaji Germanija va Japonija guftu-şunid kardin. Duşmani xalq **L. Trotskij** dar vaqti ʙo jake az rahʙarhoji partijaji natsional-sotsialistiji Germanija Rudolf GESS guftu-şunid kardanaş, agar dar natiçaji şikast xūrdani Itifoqi soveti ʙa sari hokimijat hukumati trotskisti guzarad, on ʙa Germanija va Japonija ʙa hisoʙi SSSR jak qator riojahoji sijosi, iqtisodi va teritorijagi karda, hato Ukrainaro ʙa Germanija, Nazdidarjo va Nazdiamurro ʙa Japonija medihad gufta, vaəda dodast. Baroʙari hamin duşmani xalq **L. Trotskij** voçiʙijat giriftast, ki dar voqəaji hokimijatro zeridast kardanaş sovxozhoro nest mekunad, kolxozhoro parokanda mekunad, az sijosati industrijanok kardani mamlakat rū megardonad va dar teritorijaji Itifoqi Soveti munosiʙathoji kapitalistiro az nav ʙarpo mekunad. Qajr az in, duşmani xalq **L. Trotskij** ʙa xud voçiʙijat giriftast, ki ʙavositaji taşviqoti şikastxohi va əamalijoti zararʙijorandagi, diversijagi va çosusiro xoʙ dar vaqti amoni va xoʙ, xususan, dar vaqti ʙa Itifoqi Soveti huçumi harʙi kardani agresorho taraqi dodan ʙa agresorho harçoniʙa madad merasonad.

Clenhoji markazi paraleliji antisovetiji trotskisti **Pjatakūv**, **Radek**, **Sokolnikūv** va **Sereʙrjakūv**, ʙaroji nişondodhoji duşmani xalq **L. Trotskijro** ʙa içro rasondan, ki on nişondodhoro candin ʙorho **Radek** girifta ʙudast, incunin **Pjatakūv** dar vaqti ʙo duşmani xalq **L. Trotskij** dar dekaʙri soli 1935-um dar nazdikiji şahri Oslo vo xūrdanaş girifta ʙudast,—əamalijoti zararʙijorandagiju-diversijagi, çosusi va teroristiro revoç dodin.

Baroji ʙa əamalijoti antisovetiji dar çoju mahalho guzaronda meşudagi ʙevosita rahʙari kardan, dar ʙaəze şahrhoji kaloni Itifoqi Soveti markazhoji mahaliji trotskisti ʙunjod karda şuda ʙudin. Dar in çumla dar Novosiʙirsk, az rūji nişododi tūpa-tūqriji Pjatakūv ʙo sostavi gunahkorhoji kori mazkur **N. I. Muralūv**, **M. S. Boguslavskij** va **Ja. N. Droʙnis** markazi antisovetiji trotskistiji Siʙiri qarʙi taşkil doda şuda ʙudast.

Dar sanoəat, ʙeştarin, dar korxonahoji ahmijati mudofiəagi doştagi, incunin dar transporti rohi ohan kori diversijagi va zararʙijorandagi az tarafi gunahkorhoji kori mazkur muvofiqi nişondodhoji duşmani xalq **Trotskij** va muvofiqi suporişu ʙo qismgiriji tūpa-tūqriji agenthoji razvedkahoji Germanija va Japonija guzaronda meşudast va on az planhoji korkardaʙuroriro futur ravondan, sifati produktsijaro ʙad kardan, dar girondan va vzriv kardani zavodho jo tsexu şaxtahoji çudogonaro taşkil dodan, capakuniji pojezdhoro taşkil dodan, sostavi harakatkunanda va rohhoji ohanro vajron kardan iʙorat ʙudast.

Dar vaqti akthoji diversijagi taşkil kardanaşon gunahkorho az rūji „ʙa çojhoji zijoda hiskunanda zarʙahoji hiskunanda zada şavad"—guftagi nişondodhoji duşmani xalq **Trotskij** əamal mekardin; ʙa on nişondodho **Pjatakūv**, **Livşits** va **Droʙnis**, az qurʙonhoji odami rū gardonda naşavad, cunki „ci qadare ʙisjortar qurʙon şavad, hamun qadar ʙehtar ast, saʙaʙ ki in ʙa xaşm şudani raʙocihoro ʙa vuçud meʙijorad"-guftagi nişondodhoro ilova karda ʙudin.

Dar sanoəti ximijagi, az rūji suporişhoji **Pjatakūv**, gunahkorho **Ratajcak** va **Puşin** kori zararʙijorandagi meguzarondin, ki maqsadi on—plani korkardaʙuroriji gosudarstvogiro futur ravondan, ʙunjodijati zavodu korxonahoji navro dermon kardan va korxonahoji navro ʙo sifati ʙad soxtan ʙudast.

Qajr az in, gunahkorho **Ratajcak** va **Puşin** dar solhoji 1934—1935-um dar Komʙinati azotu-tukʙuroriji Gorlov se akti diversijagi taşkil kardin, ki dutaji on ʙo vzriv guzaşta, noʙud şudani raʙocihoro ʙa vuçud ovardast va zarari kaloni materiali rasondast.

Incunin dar komʙinati ximijagiji Voskresensk va dar zavodi Neva, az rūji taklifi gunahkor **Ratajcak**, akthoji diversijagi taşkil doda şudin.

Dar sanoəti toşkūmur va ximijagiji Basejni Kuznetsk gunahkorho **Droʙnis**, **Norkin**, **Şestūv** va **Stroilūv**, az rūji nişondodhoji **Pjatakūv** va **Muralūv**, kori zararʙijorandagi va diversijagi meguzarondin, ki maqsadi on—toşkūmurhosilkuniro futur ravondan, ʙunjodijat va taraqijoti şaxtahoji nav va komʙinati ximijagiro dermon kardan va, ʙavositaji gaznok kunondani konu şaxtaho, şarojathoji kori ʙaroji zindagoniji raʙociho zararnok va xatarnok ʙudagiro ʙunjod kardan ʙudast; 23 umi sentjaʙri soli 1936-um az tarafi qismgirandahoji taşkiloti mahaliji trotskisti, az rūji suporişi **Droʙnis**, dar şaxtaji „Tsentralnoji" maədançoji Kemerūv vzriv taşkil doda şudast, ki dar natiçaji on 10 raʙocij noʙud şuda va 14 raʙocij vazmin jerador şuda ʙudand.

Dar transporti rohi ohan əamalijoti diversijagi va zararʙijorandagiji gunahkorho **Sereʙrjakūv**, **Boguslavskij**, **Livşits**, **Knjazev** va **Turok**, muvofiqi ustanovkahoji markazi antisovetiji trotskisti maqsade doştast, ki plani gosudarstvogiji ʙorkaşoni, xususan ʙorhoji muhimtarin (toşkūmur, maədan, qala) futur ravonda şavad, sostavi harakatkunanda (vagonho, parovozho) va rohhoji ohanro vajron karda şavad va capakuniji pojezdho, xususan pojezdhoji askarkaşoniro taşkil doda şavad.

Gunahkor **Knjazev**, az rūji nişondodi **Livşits** va suporişi agenti razvedkaji Japonija çanoʙi X., dar solhoji 1935—1936 um jak qator capakunihoji pojezdhoji molkaşoni, passaziri va askarkaşoniro taşkil dodast va ʙa içro rasondast, ki onho ʙo qurʙonhoji odami ʙa vuçud omadin; dar natiçaji dar stantsijaji Şumixa 27-umi oktjaʙri soli 1935-um capa kunonda şudani eşeloni askarkaşoni 29 nafar askarhoji surx noʙud şuda va 29 nafar askarhoji surx jerador şudagijand.

Az rūji nişondodi tūpa-tūqriji duşmani xalq **L. Trotskij**, clenhoji markazi antisovetiji trotskisti **Pjatakūv** va **Sereʙrjakūv**, ʙaroji voqəaji ʙa SSSR huçumi harʙi karda şudan, dar sanoəti ahmijati mudofiəagi doştagi, incunin dar magistralhoji muhimtarini transporti rohi ohan jak qator akthoji diversijagi tajor karda istoda ʙudin.

Gunahkor **Norkin**, az rūji nişondodi **Pjatakūv**, ʙa momenti sar şudani çang olov sar dodani komʙinati ximijagiji Kemerūvro tajor karda istoda ʙudast.

Gunahkor **Knjazev**, az rūji suporişi **Livşits**, suporişi agenti razvedkaji Japonija çanoʙi X-ro ʙaroji içro kardan qaʙul kardast, ki muvofiqi on dar vaqti çang vzriv kardani ʙunjodijathoji rohi ohan, olov sar dodani amʙorhoji askari va punktho i xūroki askarho, capa kardani pojezdhoji askarkaşoniro taşkil medodast, incunin ʙa eşelonhoji ʙaroji askarkaşon doda meşudagi va hamcunin ʙa punkthoji xūrok va oʙraʙotkaji sanitariji qismathoji Armijaji Surxi Raʙociju Dehqoni ʙakterijahoji kasalihoji tez ʙūj meguzaştagiro cidaju donista pahm karda ʙūj meguzarondast.

Baroʙari əamalijoti diversijagi va zararʙijorandagi gunahkorho **Livşits**, **Knjazev**, **Turok**, **Stroilūv**, **Şestūv**, **Ratajcak**, **Puşin** va **Graşe**, az rūji suporişi markazi antisovetiji trotskisti, ʙa maəlumothoji maxfiji ahmijati muhimtarini gosudarstvogi doştagiro çamə karda ʙa agenthoji razvedkahoji Germanija va Japonija xaʙar dodan maşquli mekardin.

Gunahkorho **Ratajcak**, Puşin va **Graşe** ʙo agenthoji razvedkaji Germanija **Mejerovits** va **Lents** əaloqa doşta, ʙa onho dar solhoji 1935—1936 um dar ʙoʙati ahvol va kori zavodhoji ximijagi materialhoji maxsusan maxfiro supurda ʙudin; **Puşin** dar soli 1935-um ʙa agenti razvedkaji Germanija **Lents** dar ʙoʙati produktsijaji hamaji korxonahoji ximijagiji SSSR dar soli 1934-um kor karda ʙurovardagi maəlumothoji maxfiro supurdast, hamcunin programaji korhoji hamaji korxonahoji ximijagi dar soli 1935-um meguzarondagi va plani ʙunjodijati komʙinathoji azotʙuroriro supurdast, gunahkor **Ratajcak** ʙoşad, ʙa xudi hamun **Lents** dar ʙoʙati produktsijaji zavodhoji ximijagiji harʙi dar soli 1934-um ʙurovardagi materialhoji tamoman maxfi va programaji korhoji dar soli 1935-um meguzarondagiji in zavodhoro supurdast.

Gunahkorho **Şestūv** va **Stroilūv** ʙo agenthoji razvedkaji Germanija **Şeʙesto**, **Flessa**, **Florene-Zommereger** va digarho əaloqa doşta, ʙa onho dar ʙoʙati sanoəti toşkūmur va ximijagiji Kuzʙas maəlumothoji maxfiro supurdin.

Gunahkorho **Livşits**, **Knjazev** va **Turok** ʙa agenti razvedkaji Japonija çanoʙi X. dar ʙoʙati ahvol va tajoriji moʙilizatsijagiji rohhoji ohani SSSR, incunin dar ʙoʙati askarkaşoni maəlumothoji tamoman maxfiro mesupurdin.

Az rūji suporişhoji tūpa-tūqriji duşmani xalq **L. Trotskij**, markazi antisovetiji trotskisti dar Maskov, Leningrad, Kijev, Rostūv, Novosiʙirsk, Soci va digar şahrhoji SSSR candin grupahoji teroristi taşkil doda ʙudast; on grupaho ʙaroji ʙa muqoʙili rahʙarhoji VKP(ʙ) va hukumati soveti rafiqho **Stalin**, **Molotūv**, **Kaganūvic**, **Voroşilūv**, **Orçonikidze**, **Jezūv**, **Ždanūv**, **Kosior**, **Ejxe**, **Postişev** va **Berja** akthoji teroristi tajor kardan maşquli mekardin; ʙa ʙaəze grupahoji teroristi (dar Maskov, Novosiʙirsk, dar Ukraina va Zakavkaz) ʙevosita clenhoji markazi antisovetiji trotskisti gunahkorho **Pjatakūv** va **Sereʙrjakūv** rahʙari mekardin.

Akthoji teroristi taşkil karda istoda, markazi antisovetiji trotskisti ʙaroji in, ki ʙa çoju mahalaho ʙa safar ʙuromadani rahʙarhoji VKP(ʙ) va hukumati sovetiro manfiat ʙurdani meşudast.

Canonci, tiramohi soli 1934-um **Şestūv**, az rūji nişondodi **Muralūv**, ʙa muqoʙili rajisi Soveti Komisarhoji Xalqiji SSSR rafiq **V. M. Molotūv** dar vaqti dar Kuzʙas ʙudani ū akti teroristiro ʙa vuçud ovardani şudast, ʙa hamin maqsad qismgirandaji grupaji mahaliji teroristiji trotskisti gunahkor **Arnold** avtomaşinaji dar ʙolojaş rafiq **V. M. Molotūv** savor şuda rafta istodagiro capa kardani şudast.

Qajr az in, gunahkor **Şestūv**, az rūji suporişi **Pjatakūv** va **Muralūv** ʙa muqoʙili sekretari komiteti muzofoti Siʙiri Qarʙiji VKP(ʙ) rafiq **R. I. Ejxe** akti teroristi tajor karda istoda ʙudast, gunahkor **Arnold** ʙoşad, ʙo tezkuniji xudi hamun **Şestūv**, ʙa muqoʙili rafiq **G. K. Orçonikidze** akti teroristi tajor karda istoda ʙudast.

Hamin tariq, Kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSR muqarar kard, ki:

1. **Pjatakūv**, **Sereʙrjakūv**, **Radek** va **Sokolnikūv** cleni markazi antisovetiji trotskisti ʙudin va az rūji nişondodhoji tūpa-tūqriji duşmani xalq **L. Trotskiji** dar xoriça ʙudagi, ʙa maqsadi ʙa Itifoqi Soveti huçumi harʙi kardanro tez kunondan, ʙa agresorhoji xoriçi dar teritorijahoji Itifoqi Sovetiro zeridast kardanaşon jordam rasondan, hokimijati sovetiro sarnagun kardan, kapitalizm va hokimijati ʙurƶuazijaro az nav ʙarpo kardan, ʙa əamalijoti xijonatcigi, diversijagiju zararʙijorandagi, çosusi va teroristiji taşkiloti antisovetiji trotskistiji dar Itifoqi Soveti ʙudagi rahʙari mekardin, jaəne çinojathoji az tarafi moddahoji 58—1-a, 58—8, 58—9 va 58—11-umi Kodeksi Çinojatiji RSFSR ʙa nazar girifta şudagiro ʙa vuçud ovardin.

2. **Pjatakūv** va **Sereʙrjakūvi** dar punkti jakum nişon doda şudagi, incunin **Muralūv**, **Droʙnis**, **Livşits** va **Boguslavskiji** qismgirandaji taşkiloti antisovetiji trotskisti ʙudagi—əamalijoti xijonatcigi, çosusi, diversijagiju zararʙijorandagi va teroristiji clenhoji taşkiloti antisovetiji trotskistiro taşkil doda ʙudin va onro ʙevosita rah meravonidin, jaəne çinojathoji az tarafi moddahoji 58—1-a, 58—8, 58—9 va 58—11-umi Kodeksi Çinojatiji RSFSR ʙa nazar girifta şudagiro ʙa vuçud ovardin.

3. **Knjazev**, **Ratajcak**, **Norkin**, **Şestūv**, **Turok**, **Puşin** va **Graşe**, qismgirandaji taşkiloti antisovetiji trotskisti ʙuda, suporişhoji markazi antisovetiji trotskisti dar ʙoʙati əamalijoti xijonatcigi, çosusi, diversijagiju-zararʙijorandagi va teroristi kardagiro ʙa içro rasondin, jaəne çinojathoji az tarafi moddahoji 58—1-a, 58—8, 58—9 va 58—11-umi Kodeksi Çinojatiji RSFSR ʙa nazar girifta şudagiro ʙa vuçud ovardin.

4. **Arnold**, qismgirandaji taşkiloti antisovetiji trotskisti ʙuda, ʙo tezkuniji gunahkorho **Muralūv** va **Şestūv**, ʙa muqoʙili rafiqho **Molotūv** va **Orçonikidze** akthoji teroristiro ʙa vuçud ovardani şudast, jaəne çinojathoji az tarafi moddahoji 19—58—8 va 58—11-mi Kodeksi Çinojatiji RSFSR ʙa nazar girifta şudagiro ʙa vuçud ovardast.

5. **Stroilūv**—candin suporişhoji çudogonaji dar ʙoʙati çosusi va zararʙijorandagi karda şudagiro qisman içro kardast, jaəne çinojathoji az tarafi moddahoji 58—6 va 58—7.

(Davomaş dar varaqi 2).

DAVOMI HUKMNOMA

umi Kodeksi Çinojatiji RSFSR ʙa [illegible] girifta şudagiro ʙa vuçud ovardand.

Ba asosi ajənkunihoji ʙolo va az rūji moddahoji 319 va 320-umi Kodeksi Çinojatiji Protsessualiji RSFSR,

Kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSR hukm kard:

1. Pjatakūv, Jurij (Georgij) Leonidūvic;
2. Serebrjakūv, Leonid Petrovicro, cun clenhoji markazi antisovetiji trotskisti, ki onho əamalijoti xijonatkorona, çosusi, diversijagiji zararrasonandagi va terroristiro taşkil doda ʙudand va ʙa on ʙevosita rahʙari mekardand — ʙa çazoji oliji çazoji çinojati — parondan;
3. Muralūv, Nikolaj Ivanūvic;
4. Drobnis, Jakov Naumūvic;
5. Livşits, Jakov Aʙramūvic;
6. Boguslavskij, Mixail Solomonūvic;
7. Knjazev, Ivan Aleksandrūvic;
8. Ratajcak, Stanislav Antonūvic;
9. Norkin, Boris Osipūvic;
10. Şestūv, Aleksej Aleksandrūvic;
11. Turok, Iosif Dmitrijevic;
12. Puşin, Gavriil Jefremūvic va
13. Graşe, Ivan Iosifūvicro — cun taşkilkunandaho va içrokunandahoji ʙevositaji çinojathoji dar ʙolo nişon doda şudagi — ʙa çazoji oliji çazoji çinojati — parondan;
14. Sokolnikūv, Grigorij Jakolevic va
15. Radek, Karl Berngardūvic — cun clenhoji markazi antisovetiji trotskisti, ki onho ʙaroji əamalijoti çinojatiji on çavoʙgarand, lekin dar taşkil dodanu ʙa vuçud ovardani aktboji əamalijoti diversijagiju zararrasonandagi, çosusi va terroristi ʙevosita qism nagiriftin — har kadomaşonro ʙa 10 soli tjurma xoʙ raftan;
16. Arnold, Valentin Volfridūvicro ʙa 10 sol tjurma xoʙ raftan;
17. Stroilūv, Mixail Stepanūvicro ʙa saʙaʙi ahvoloti dar punkti 5-umi qismi rezoljutivīji hukmnomaji mazkur nişon doda şudagi, — ʙa 8 sol tjurma xoʙ raftan.

Sokolnikov, Radek, Arnold va Stroilūvi ʙa tjurmaxoʙravi hukm şudagi har kadomaşonro ʙa muhlati 5 sol az huquqhoji sijosi mahrum karda şavad.

Mulku moli şaxsiji hamaji hukm şudagihoro konfiskatsija karda şavad.

Duşmanhoji xalq **Lev Davidūvic Trotskij** va pisari ū **Lev Lvūvic Sedūv**, ki onho dar soli 1929-um az hadi SSSR ʙadarga karda şuda va ʙo qarori TsIK SSSR 20-umi fevrali soli 1932-um ʙurovardagi az huquqi grazdancigiji SSSR mahrum karda şudagijand, ʙo nişondihihoji gunahkorho **J. L. Pjatakūv, K. B. Radek, A. A. Şestūv** va **N. I. Muralūv**, incunin ʙo nişondihihoji **V. G. Romm** va **D. P. Buxartsevi** dar maçlisi sud cun guvoh porsiş karda şudagi va ʙo materialhoji kori mazkur cun odamhoji ʙa əamalijoti xijonatcigiji markazi antisovetiji trotskisti ʙevosita rahʙari kardagi foş karda şudand va onho agar dar teritorijaji SSSR rūjikor karda şavand, — ʙa sudi avoq karda şuda ʙa sudi Kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSR supurda meşavand.

Rajiskunanda—Rajisi Kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSR
Armvojenjurist. —V. Ulrix.
Nojiʙi rajisi Kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSR
Clenho—Korvojenjurist— I. Matulevic.
Cleni Kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSR
Divvojenjurist— N. Rickov.

—O—

ÇANGI GRAZDANI DAR ISPANIJA

Muvafaqijati askarhoji hukumati

PARIZ, 29 (UzTAG). Dar maəlumoti 29-umi janvar dodagiji komiteti mudofiaaji Madrid cunin gufta şudast, ki dar vaqti dar sektori Monkloa askarhoji hukumati zalfu-zanam kardaʙeşon şūrişcihoro ʙa sarhadi parki Ƣarʙi ʙoqiʙ partofta şudast. Respuʙlikoncīho ʙa raxşhoji komunikatsijagiji ʙa şahrcaji universitet meʙurdagiji şūrişciho xavfi rasonda istodin. Dar sektori Aranxues huçumi navi qismathoji germaniji dar hamin sektor zalfu-zanam karda şudagiro ʙo qajmati zūr şikast doda şudast.

※

PARIZ, 29 (UzTAG). Dar maəlumoti 29-umi janvar dodagiji Komiteti mudofiaaji Madrid cunin gufta şudast, ki askarhoji hukumati raxşi okophoji az instituti gigijena taxmin 300 metr ʙoqiʙ mavçud ʙudagiji şūrişcihoro ʙand kardin.

※

Paraxodi Anglija ƣarq şudast

LONDON, (UzTAG). Muvofiqi maəlumoti az Bilʙao doda şudagi, paroxodi haçmaş taxmin 4 hazor tonna ʙudagi ʙa nazdikihoji Bilʙao, ʙa rūji gap, ʙa mina xūrda ƣarq şudast. Cizele ki fikr doda istodin, paroxod — paroxodi Anglija ʙudast.

※

PARIZ, (UzTAG). Muvofiqi maəlumoti muxʙiri dar Madrid ʙudagiji GAVAS 27-umi janvar dar rajoni El Pardo az Madrid ʙa samti Ƣarʙ şūrişciho jak rūzi ozod huçum kardin. Dar mudati rūzhoji oxirin dar hamin rajon çamə şudani askarhoji şūrişciho dida şudast va ʙa munosiʙati hamin askarhoji hukumati corahoji ʙarhazari didin.

Askarhoji hukumati dar rajoni Aranxues huçumhoji qismathoji motornoki şūrişcihoro şikast doda istodin.

※

VALENSIJA, (UzTAG). Dar asosi iltimosi ekipaʙi eskadrilijaji jakumi grupaji 12-umi floti havojiji Ispanija ministri floti darjo va aviatsija qaror kardast, ki ʙa əizati ekipaʙi qahramoni paroxodi soveti, ki onro şūrişciho ƣarq karda ʙudand, on eskadrilijaro ʙa nomi „Komsomol" monda şavad.

※

Respuʙlikoncīho Parki Ƣarʙiro ʙand kardin

BARSELONA, (UzTAG). Agentsijaji FABRA maəlumot medihad, ki askarhoji respuʙlikoni dar natiçaji çangnoki zalfu-zanam kardan parki Ƣarʙiro ʙutun ʙand kardin.

※

Şahri Viljarealro ʙa taki ūq girifta şuda istodast

BILBAO, 29 (UzTAG). Dar fronti Biskaj dar rajoni Elgeta ʙajni xudi şūrişciho militsija pulemjotparoniji zūr şuda guzaştast.

Artilerijaji zamini respuʙlikoncīho şahri Viljarealro ʙo muvafaqijat ʙa taki ūq girifta istodast. Dar hamin çaʙha soldathoji armijaji şūrişciho harcaz ʙa tarafi respuʙlikoncīho guzaşta istodin.

Respuʙlikoncīho pozitsijahoji xudro mustahkam nigoh doştin

LONDON, (UzTAG). Muxʙiri dar Madrid ʙudagiji REJTER navistast, ki 29-umi janvar az soəati 8 şaʙ sar karda Madridro xelo zūr ʙa taki ūqi artilerija girifta şudast. In ʙa taki ūqgiri soəati 9 şaʙ ʙa nogoh xomūş şudast. Şūrişciho pozitsijahoji dar Parki Ƣarʙi az dast dodageşonro ʙoz az sari nav ʙa dast medarorem gufta harakat kardin, amo onhoro şikast doda şudast.

※

VALENSIJA, (UzTAG). Ba aeroplani hukumati dar vaqti dar ʙoloji kanori darjoji Mijonazamin parvoz kardanaş du gidrosamoljoti şūrişciho huçum kardast. Aeroplani hukumati soqu salomat ʙa ʙazaji xud gaşta omadast.]

Aeroplanhoji dumotoriji hukumati pozitsijahoji dar rajoni Marʙeli az Malaga ʙa samti çanuʙu ƣarʙ doştagiji şūrişcihoro ʙa taki ʙomʙa giriftin.

※

PARIZ, (UzTAG). Dar maəlumoti 29-umi janvar dodagiji komiteti mudofiaaji Madrid cunin gufta şudast: „Cor aeroplani şūrişciho, ki onho dar ʙoloji pozitsijahoji askarhoji hukumati dar rajoni çanuʙiji Taxo parvoz karda istoda ʙudand, az ʙoloji tumani zico-zic qalʙ aftoda, ʙa puşti raxşhoji mo ʙa zamin furomadand. Du aeroplan ʙa nazdikiji qişloqi Elcor ʙa zamin furomad. Harduji in aeroplanho dar Italija soxta şudagi ʙuda, ʙo pulemjotho taəmin karda şudagi ʙudand. Ljotcikhoro ʙa jasiri girifta şud. Aeroplani sejum ʙarahi az Madrid ʙa Xaen meʙurdagi furomad. Aeroplani corum nazdi rūdxonaji Xandula furomad. Ljotciki italjan dar vaqti noqulaj ʙa zamin furomadan noʙud şud. In du aeroplan ham hamcunin dar Italija soxta şudagi ʙudin.

Dar fronti Madrid ahvoli pozitsijahoji jak rūz peş dar Parki Ƣarʙi ʙand kardagiji moro ʙehtar karda şud".

※

Huçumhoji şūrişciho şikast xūrda istodin

BARSELONA, 31 (UzTAG). Dar fronti Madrid şūrişciho rū ʙa çonibi parki ƣarʙi 30-umi janvar jak şaʙi ozod huçum kardin, amo on huçumhoro şikast doda şudast. Rajisi komiteti mudofiaaji Madrid general Miaxa cunin guftast, ki askarhoji hukumati pozitsijahoji xudro mustahkam nigoh doştin, ʙa onho suporiş doda şudagijast, ki huçumhoji şūrişcihoro şikast dihand. Huçumi respuʙlikoncīhoro armijaji navi tajor karda şuda istodagi ʙa vuçud meovardast.

Dar mudati haftaji oxirin dar sektori Kordova (fronti çanuʙi) initsiativa ʙutun dar dasti askarhoji hukumati guzaştast.

HUKMNOMAJI ƏADOLAT

Dar depoji Toşkand

350 nafar parovozcihoji depoji Toşkand 30-umi janvar dar tanaffusi peşini maəlumoti dar ʙoʙati hukmnomaji sudi əoliji SSSR tūqrigi kori markazi trotskistiji antisoveti ʙurovardagiro şunavidand. Hukmnomaro ʙa jak avoz maəqul donista şud.

Maşinisti ordendor rafiq **Jemtsūv** dar suxanaş cunin guft:

— Duşmanhoji laəin, faşistho—trotskistho mexostin, ki ʙa un odami ʙa moho zindagoniji xursandi, nekʙaxti dodagi, — ʙa padari dūstdori mo rafiq **Stalin** dastdarozi kunand. Amo posʙoni mūətəʙari inqiloʙ — NKVD in ʙadkirdoriro foş karda, ʙa duşmanhoji xalq zarʙaji sarnagunona zad. Moho hukmnomaro taʙrik mekunem, va ʙa çavoʙi hukmnomaji ʙoədi huşjoriro ʙaland karda, suporişhoji ʙojevoji narkomi ohaniji dūstdori mo rafiq L. M. Kaganūvicro ʙarzijod içro mekunem.

Ba suxani rafiq Jemtsūv digar rafiqhoji ʙa suxan ʙaromadagi — koteljciki ordendor Sodiqūv, xarot Petrūv, maşinist Lomakin, ʙrigadir Silantjev va digarho qūşa şudand.

※

Dar zavodi nomi Ilijc

30-umi janvar, vaqte ki dar Toşkand teksti hukmnomaji Kolegijaji harʙiji sudi əoliji SSSR tūqrigi kori markazi trotskistiji antisoveti girifta şud, hamun zamono dar zavodi remontu mexanikiji nomi Ilijc mitingi serodami raʙocīho, xizmatcīho, korkunhoji inzenerīju-texnikī şuda guzaşt.

Odamhoji dar miting çamə şudagi hukmnomaro, ki mazmuni onro sekretari rajkom KP(ʙ)Uz rajoni Stalin rafiq Mirzo Ahmedūv maəlum kard, qarsakzanihoji ʙaavç qati peşvoz giriftand.

Direktori zavod rafiq Ajrumjants cunin guft:

— Hukmnomaji sudi soveti tūqrigi kori şajkaji Trotskij ʙurovardagi, ki on şajka dar ʙoʙati ʙa vatan xijonat kardan, zararrasoni, diversijaho, çosusi, mudofiaaʙuhdaʙurojiji SSSRro sust kardan va çangro tajor kardan foş karda şud — on hukmnomaji tamomi xalqi Ittifoqi Soveti meʙoşad. Raʙociji kūhnatarin rafiq Kuleşev dar miting ʙa suxan ʙaromada cunin guft:

—Dar korxona 45 sol xizmat karda, man tūqrgi miljonsolim ƣam namexuram. Vaqte ki man az korxona ravam, gosudarstvo manro ihtijoç mekunad. Amo onho, in trotskistho mexostin, ki mohoro ʙa hukumati kapitalistho gardonda ʙarand. Hukmnomaji sudi proletariji mohoro taʙrik karda, man talaʙ mekunam, ki kori Buxarin, Rikūv, Uglanūvro ʙa tafiqi çidi tirgov karda, çinojatkoriji onhoro rūjikor karda şavad.

※

Dar komʙinati ʙofandagiji nomi Stalin

Raʙocīho, xizmatcīho va korkunhoji inzenerīju-texnikī dar mitinghoji dar Komʙinati ʙofandagiji nomi Stalin şuda guzaştagi hukmnomaji sudi əoliro ʙo qarsakzanihoji ʙaavç peşvoz giriftand.

Instruktori tsexi ʙofandagi rafiqa Kokareva cunin guft:—Sudi Əoli xohişi xalqi sermilioniji moho, xohişi insonijati peşqadamro içro kard. Baroji ʙa partovhoji trotskisthoji əaksulinqiloʙi, ki on mihnatkaşhoro az zindagoniji nekʙaxti va az vozdhoji dūstdor mahrum kardani ʙud, nazari ʙad doştani xudro ʙajon kardan suxan kami mekunad.

— Raviși sud tamomi nokasiji zarxaridhoji laəini faşistiro foş kard,— guft ʙofanda zan rafiqa Orlūva.— Amo pajravhoji Trotskiji Iuduşka va şajkaji ū hole reşeşon qati noʙud karda şudagi nestand. Mo huşjoriji sinfiro jak ʙar dah zijod mekunem va ʙa korhoji duşmanho ʙo sarʙardoriji navi hosilʙurorijt mihnat va az xud kardani normahoji navi texniki çavoʙ megardonem.

— Hukmnomaji ʙa içro rasonda şudagi hukmnomaji mo meʙoşad,— guft komsorgi faʙrikaji ʙofandagi rafiq Ierogimūv.—Lideri se karat nafrin karda şudagiji faşisthoji kuşanda —Trotskij xijol nakunad, ki ū ʙa un kori çinojati, xunrezi, vajronkoriji ʙa muqoʙili mamlakati sotsializm kardageş ʙa nazdi insonijati taraqqiparvari tamomi çihon az çavoʙgari gurexta metavonista ʙoşad. Mo mepursem, ki suporandagiji Buxarin, Rikūv, Uglanūv va digarhoro teztar va durustar tirgov karda şavad.

Inzeneri faʙrikaji cilpecat mekardagi rafiq Belous cunin guft:—Har kadomi mo profsesi şajkaji taşnaji xun ʙudagiji trotskistiro, ki on ʙa dast darovardahoji Oktjaʙro xarʙam zadani ʙud, ʙo diqqati kalon nazar karda istoda ʙud. Mo zindagoniji əaloro ʙo xunhoji ʙisjor ʙa dast darovardagi hastem, va ʙoqimondahoji laəini faşisti donista monand, ki Konstitutsijaji stalini, huquqi ʙaroji mihnat, ʙaroji əilm giriftan va ʙaroji ʙa johat kardanro moho ʙa heç kas namedihem!

Masteri tsexi zavarocnji faʙrikaji cilpecatkuni rafiq Beljajev cunin guft:

— Laənatihoji se karat nafrin karda şuda korhoji çinojati kardand. Dasthoji murdori onho—az xuni triʙuni otaşiji inqiloʙ—Sergej Mironovic Kirūv xunolud meʙoşand. Onho harakat kardin, ki mihnatkaşhoro az vozdhoji dūstdor mahrum kunand, amo onho fireʙ xūrdand. Onho hargiz quvvati sotsializmro sust karda nametavonand.

Mihnatkaşhoji Komʙinati ʙofandagi dar rezoljutsijahoji xud hukmnomaji Sudi Əoliro ʙutun maəqul donistand. Onho ʙa xud cunin voçiʙijat giriftand, ki huşjoriji inqiloʙiro zūr mekunand va az organhoji NKVD iltimos mekunand, ki zindagoniji Stalini dūstdor va pajravhoji nazdiktarini ūro ʙoz ham huşjoronatar nigahʙoni kunand.

Dar Selmaşi Toşkand

Kolektivi du hazoru panç sad nafariji kolektivi Selmaşzavodi nomi Voroşilūv dar mitingi 30-umi janvar şuda guzaştagi maəlumoti tūqrigi hukmnomaji sudi əoliji SSSR dar ʙoʙati markazi trotskistiji antisoveti ʙurovarda şudagiro ʙo qarsakzanihoji ʙaavç peşvoz girift.

— Şamşeri çazodihandaji əadlijaji soveti,—guft raʙociji tsexi instrumenti rafiq Dovidūv,—ʙa sari xijonatcihoji laəin—agenthoji faşistiji ʙa nazdi vatan va ʙa nazdi tamomi xalqi soveti korhoji xelo çinojati kardagi xūrd. Rafiq Vişinskij dar suxani əaʙoji xud az nomi tamomi xalqi soveti gap zad. Ū ʙa in gumrohho qazaʙ, xaşm va kinaji zūr doştani xalqi ʙuzurgro ʙajon kard. Hukmnomaji sud—in hukmnomaji mo meʙoşad va onro ʙa zudi ʙa içro rasondan darkorast.

Raʙociji rafiq Ierogimūv (tsexi mexanikiju qism ʙa qism pajvand mekardagi) fakthoji çudo ham ʙe hadi dar protses rūji kor karda şudagiro ʙo xaşmi zūr ʙa xotir ovarda guzaşt. —Şajkaji zarxaridhoji faşisti,—guft ū,—zamini sovetiro furūxtani şudast. Onho xostin, ki mohoro ʙoz az sari nav qulomhoji kapitalizm kunand. Jak ʙoru xaloʙ rahi ʙa dastdarovardahoji xalqhoji mihnatkaşi mamlakati soveti dastdarozkuniro ʙuridan darkorast. Man taklif mekunam az organhoji sud pursida şavad, ki korhoji çinojatiji Buxarin, Rikūv va Uglanūv va hamaji şerikhoji onhoro teztar tirgov kunand.

Taklifi rafiq Ierogimūvro hamaji qismgirandahoji miting ʙo ʙa jak avoz maəqul donistan qaʙul karda şud.

Dar miting az nomi korkunhoji inzenerīju-texnikiji zavod rafiqa Kolesūva ʙa suxan ʙaromad.—Ba çavoʙi kori çinojatiji laənatihoji trotskist rafiqa Kolesūva çeq zad, ki tamomi kolektivi zavod murоçiəati rafiq Orçonikidzero çori karda, dar corjakgiriji sotsialistiji ʙo zavodhoji maşinahoji xoçagiji qişloqi meʙurovardagiji Rjazan va digar şahrho karda şuda istodagi hamroh şavand.

Raʙocihoji Selmaşzavod dar rezoljutsija ʙa xud jak qator voçiʙijathoji proizvodstvogi giriftand. Selmaşciho cunin nişon doda guzaştand: ʙaroji darkorihoji paxtakoriji sotsialisti mo maşinahoji sifatʙalandi paxta medihem va ʙaroji zindagoniji xursandi, nekʙaxti, ki onro ʙa moho muəallimi ʙuzurgi mo rafiq Stalin dod, gūştinro davom medihem.

„Hukmnomaro taʙrik mekunem"

Az du hazor nafar zijod raʙocizanho, raʙociho, xizmatciho, clenhoji ITR-i faʙrikaji dūzandagiji „Krasnaja Zarja" (Toşkand) ʙaroji suxani əajʙdorkuniji rafiq Vişinskij va hukmnomaji Kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSRro şunavidan çamə şudand. Hukmnomaji dar ʙoʙati kori markazi trotskistiji antisoveti ʙurovarda şudagiro ahli miting ʙo qarsakzanihoji ʙaavç peşvoz giriftand.

Raʙocizani tsexi liʙosʙiakʙurori rafiqa Korotko cunin guft:

— Mo, raʙocizanho va raʙociho ʙa protses ʙo diqqati kalon nazar kardem. Vaqte ki mo in ʙanditho—trotskistho ʙa moho, ʙa sinfi raʙocij va ʙa mamlakati mo, ci tajor karda istodageşonro fahmidem, dili moho sarida mond. Mo hukmnomaro taʙrik mekunem, organhoji Narkomati korhoji doxiliro, ki onho ʙa sarvaqtaş in şajkaro foş karda, ʙa moho zindagoniji qimatʙahoji vozdhoji əazizamoro nigahʙoni kardand, taʙrik mekunem. Solhoji ʙisjor əumr kunad Stalini mo.

Rafiqa Volkūva, raʙocizani tsexi liʙosʙurori cunin guft:

— In ʙanditho mohoro gūspand hisoʙ kardin. In ci xel nokasi hast! Mo, raʙociho dar tahti rahʙariji partijaji komunistiji Lenin—Stalin 19 solro guzarondem. Mo dar oirjadi peşqadami sinfi raʙociji tamomi çihon ʙuzurg şudem, amo in laəinho xostin, ki mohoro ʙoz az sari nav ʙa kapitalistho qulom kunand, onho ʙa moho guşnagi va xunukiro tajor karda istoda ʙudin. Hukmnoma ʙa korhoji in zarxaridhoji faşizm munosiʙ hast. Man az tahti dil hukmnomaro taʙrik mekunam va az hukumat talaʙ mekunam, ki korhoji çinojatiji Buxarin, Rikūv va Uglanūvro jak-jak tirgov karda şavad.

Raʙociho va raʙocizanhoji dar miting çamə şudagi rezoljutsija qaʙul karda, dar on hukmnomaji kolegijaji Harʙiji Sudi Əoliji SSSRro taʙrik kardand.

(UzTAG).

Dogovori corjakgiriji sotsialistiji rajonhoji qismgirandaji poxodi staliniji ʙaroji hosiloti ʙalandi paxta

Jak sol peş az in mudat, ʙaəde ki vakilhoji Uzʙekiston az tarafi rafiq **Stalin** va rahʙarhoji partijaju hukumat qaʙul karda şudan, moho, vakilhoji rajonhoji peşqadami respuʙlika, dar sijoti dar rajoni Lenin şudagi ʙa xud voçiʙijati harakati sitsentnercihoro vaseə ʙaavç darovardan va dar rajon az har jak gektar 21 tsentneri paxta supurdanro girifta ʙudem.

Harakati purquvvati staxanūvcihoji paxtakori—sitsentnerci dar soli 1936-um sad-sad kolxozho, ʙrigadaho va hazor-hazor zvenohoro dar ʙaraş girifta, dar respuʙlikaji mo qahramonhoji nav—rahmatūvcihoji sadtsentnerciro ʙa vuçud ovard.

Imsol az kolxozhoji çudogonaji sitsentneri hosilot medodagi, ʙo ʙa selsovetho, MTS-ho va hato rajonhoji umuman haminxel hosilot medodagi guzaştem.

Staxanūvcihoji paxtakori, qismgirandahoji poxodi staliniji ʙaroji hosiloti ʙaland imsol hosilothoji az in peş dar çihon dida naşudagiro ʙa dast darovardand va dar haqiqat ustavi staliniji zindagoniji kolxoziro ʙa əamal ʙurovardan va zindagoniji xursandi va nekʙaxtiji kolxozcihoji Uzʙekistonro ʙunjod karda istodin.

Imsol, ʙa qatori ljūnkorhoji peşqadami—moljakūvcihoji oʙlasti Kalinin dogovor ʙasta, moho, vakilhoji rajonhoji peşqadami Uzʙekiston ʙa ʙa xud incunin voçiʙijathoro megirem:

1. dar soli 1937-um dar rajon umuman az har gektar 30 tsentneri hosilot doda şavad, amo dar rajonhoji paxtaji misri mekoridagi az har gektar—kamaş 15 tsentneri paxta doda şavad;

2. cunin korkardaʙurorīro ʙa dast darovarda şavad, ki jak traktori 15 quvvatiji MTS-hoji mo kamaş 750 gektarro ronda dihad va plani koramu kultivatsijakuniji traktoriji ʙaroji mo muqarar karda şudagi mukammal içro karda şavad.

Az zanho ʙrigadahoji traktori taşkil doda şavad;

3. harakati əomaviji rahmatūvcihoji sadtsentnerciro ʙaroji dar zvenoho sadtsentneri, dar ʙrigadaho 70 tsentneri va dar kolxozho 40 tsentneri hosilot dodan ʙaavç darovarda şavad;

4. dar rajoni xud ʙesavodiro ʙarham zada şavad.

Calasavodiji aktivi rahʙarikunandaji kolxoziro ʙarham doda, xondani dar tamomi sol davom mekardagiji kadru korkunhoji rahʙarikunandaji kolxozhoro ʙaavç darovarda şavad;

5. ʙegoviro ʙarham zada şavad;

6. plani ʙoqu tokhoji nav şinondani ʙaroji rajonhoji mo muqarar karda şudagiro əaniq içro karda, hosiloti ʙoqu tokhoro ʙaland karda şavad;

7. plani əlafkoriji ʙaroji rajoni mo muqarar karda şudagiro ʙutunan içro karda, hosiloti əlafro qatəijan ʙaland karda şavad, plani ʙaroji mo muqarar karda şudagiji uruqciqiji əlafro mukammal içro karda şavad;

8. korhoji oʙodoniji qişloqho, hammom va maktaʙ əmoratkuni, kucahoji nav ʙurovardan, kaʙudizor kardan va majdonçojhoji tarʙijaji ʙadan soxtanro ʙaavç darovarda şavad.

Mepursem, ki ʙa corjakgiriji mo redaktsijaji gazetahoji „Pravda Vostoka", „Qizil Uzʙekiston" va Narkomzemi UzSSR arʙitri kunand.

Ba in dogovori corjakgiriji sotsialisti sekretarhoji rajkomho, rajishoji rajispolkomho va direktorhoji MTS-hoji rajonhoji Izʙoskant, Andiçon, Lenin, Namangon, Ujci, Qūqond, Norin, Paxtaoʙod, Caloiquduq va rajoni Stalin dast mondand.

Ba dogovori corjakgiriji sotsialistiji rajonhoji sitsentnerci 13 rajoni digar hamroh şuda, ʙa xud cunin voçiʙijat giriftand, ki dar soli 1937-um dar rajoni xud, umuman az har gektar kamaş 25 tsentneri paxta supurda, dar soli 1938-um ʙo əizati tamom ʙa safi rajonhoji sitsentnerci medarojand.

— Moho ʙa xud cunin voçiʙijat megirem, ki tamomi punkthoji dogovori rajonhoji sitsentnerirro içro mekunem,—gufta, sekretarhoji rajkomho, rajishoji rajispolkomho va direktorhoji MTShoji rajonhoji **Marƣelon, Oltiariq, Baƣdod, Kujʙişev, Jangiqūrƣon, Taşloq, Koson, Ucqūrƣon, Cinoz, Kataqūrƣon, Jangijūl, Kalinin** va rajoni **Orçonikidze** dast mondand.

Dar xudi on sijūti respuʙlikoniji dar Namangon şudagi 184 nafar rajishoji kolxozho, ʙaroji dar soli 1937-um ʙa hisoʙi miljona az har gektar 40—50—60—80 tsentneri paxta supurdan, 236 nafar ʙrigadirho ʙaroji az har gektari zamini ʙrigadeşon ʙa hisoʙi miljona 40—50—80—100—150 tsentneri va zijodtar paxta supurdan va 323 nafar zvenovodho ʙaroji az har gektar zamini zvenoji xud, 100—110—140—150 tsentneri va zijodtar paxta supurdan ʙa dogovorhoji corjakgiriji sotsialisti dast mondand. Umuman 23 rajon, 184 kolxoz, 236 ʙrigada va 323 zveno ʙaroji hosiloti xelo ʙaland ʙa corjakgiri daromadand. In harakat ʙojad dar respuʙlika fo rafta ʙaavç darovarda şavad.

—O—

Ba kolxozi nomi Stalin avtomoʙil mukofot doda şud

UCQŪRƢON. (Az muxʙiri maxsusi mo). Kolxozi „Şūro" dar rajoni Norin va hato dar Uzʙekiston jake az kolxozhoji peşqadam hisoʙ mejoʙad. Az in kolxoz jak qator korkunhoji naqz, usto va taşkilotcihoji xoçagiji paxtakori ʙaromada, ʙa digar kolxozho ʙa kori rahʙari firistonda şudagijand.

Būriʙoj Xudojʙerdijov ham kolxozciji soʙiqi kolxozi „Şūro" hast. Ū se sol ʙoz dar kolxozi nomi Stalin, rajoni Ucqūrƣon, rajisi kolxoz hast. Koru rahʙariji Xudojʙerdijūv kolxozi nomi Stalinro ʙa safi kolxozhoji peşqadam darovard.

Ba nazdiki kolxozi nomi Stalin daromadhoji soli 1936-umro taqsim kard. Rajisi kolxoz az korhoji pravleni hisoʙot dod.

Plani paxtasuporiro kolxozi mazkur ʙa 140 protsent içro karda, ʙaçoji 13,5 tsentneri ʙa qatori zagotpunkt şartnoma kardageş, az har gektari 145 gektar zamini xud ʙa hisoʙi miljona 21,5 tsentneri paxta dod. Dar xususi hosiloti paxta ham kolxozi nomi Stalin dar rajon çoji jakumro girift.

Az paxtaji ʙa gosudarstvo supurdageş kolxoz 404 hazoru 785 sūm daromad kardagijast. Baədi xaroçotho va fondhoro ʙurovarda, puli mondagiro ʙa trudodenho taqsim kardan, ʙa har trudoden 6 sūmu 37 tini pul doda şud.

Brigadaji 4-umi in kolxoz, ki az har gektar 32 tsentneri paxta supurdagijast, dar kolxoz çoji jakumro girift.

Ba kolxozi nomi Stalini peşqadam az tarafi taşkilothoji rajoni jak avtomaşini ʙorkaşoni mukofot doda şud. Kolxozcihoji in kolxoz ʙa ʙahori soli 1937-um xelo tajorīho dida istodin.

I. Hajimov.

—O—

Bajni 15 rūz 251 sūm haqi kor girift

LENINOBOD. **Simho Maxsudūv** se sol ʙoz dar Komʙinati ʙareşumʙuroriji nomi Bauman zaparci şuda kor karda omada istodast. Ū virti kori zaparkuniro naqz jod girifta, incunin hamaji qismathoji maşinaro az xud kardagijast.

Maxsudūv cun staxanūvciji ʙehtarin, hozir ʙa se degi zaparkuni kor karda istodast. Ū se matalciro ʙe tafsq ʙo pilaji nukaş vo şudagi taəmin karda meistad. Dar vaqti kor ū hama vaqt zehnaşro ʙa kor monda, ʙaroji xuşsifat ʙarondani pila diqqat mekunad. Az hamin saʙaʙho ū ʙajni raʙocihoji Komʙinat ʙoʙrūju əizat pajdo karda cun staxanūvciji kordon nom ʙurovardagi hast.

Simho dar ʙoʙati içroji plan ham muvafaqijati kalon ʙa dast darovarda istodast. Ū ʙajni 15 rūzi mahi janvar ʙaçoji 19 kilo, 21 kilo 705 gramm pila kor karda, 251 sūm haqi kor girift. Pilaji kor karda meʙurovardageş ū xuşsifat meʙoşad. Ba kori Maxsudūv ʙrak dida nameşavad. Ū hama vaqt ʙa kori raʙocihoji girdu peş jordam merasonad. Ū dar mudati soli 1936-um 7—8 nafar zaparcihoro kordon tajor karda dodagijast.

Sʙurcaki Komʙinat az in peşravihoji Simho xursand şuda, ʙaroji ū şarojathoji harxela pajdo kardagijast. Ba nazdiki az ʙinoji Simho du xona doda şud. Dar ū xona meʙelhoji nav, radio, elektr, katu-karovat va d. d. joft meşavad. Simho zindagoniji xudro madanijona guzaronda istodast.

R. Sulajmonūv.

Ba Vajjan Kuljurje nijati qasd karda şudast

PARIZ, 30 (UzTAG). „JUMANITE" maəlumot medihad, ki 29-umi janvar dar Pariz ʙa korkuni partijaji komunisti Vajjan Kuljurje nijati qasd karda şudast. Vajjan Kuljurje hozir ʙa safar ʙudanaşro nadonista jak faşisti az Brest omadagi, Vajjan Kuljurjero nazdi havliji daronçoji Vajjan zindagoni mekardagi pojida şiştast. Jak odami rahguzarro Vajjan Kuljurje xijol karda, ʙadkirdor taponca ʙa dast ʙa ū huçum kardast. Ƣalat qalʙidageşro fahmida, huçumkunanda pinhon şudani şudastamo, ūro avoq kard

„Jumanite" dar ʙoʙati hamin qasd cunin navistast, ki redaktsija ruxsadaş isʙothoje dorad, ki faşisthoji Frantsija akthoji terroriro taşkil doda istodin.

Otvet. redaktor M. Aminov
Redaktori çavoʙgar M. Aminov
Upoluzglavlit Ja.—№ 375
Uzpoligrafkomʙinati nomi Ikromov